Bashqurt tili

Bashqurt tili (Bashqurtsha: *Башҡорт теле*) — bir qıpshaq toparına kiriwshi tili. tu'rk tillerinnen biri. Bashqurt xalqının' ana tili. Bashqurtıstanda ma'mleketlik til.

A'lifbe

Аа	Бб	Вв	Гг	Ғғ	Дд	Ҙҙ	Ее	Ёё
Жж	Зз	Ии	Йй	Кк	Ҡҡ	Лл	Мм	Нн
Ңң	Оо	Өө	Пп	Рр	Сс	Çç	Тт	Уу
Үү	Фф	Хх	Һһ	Цц	Чч	Шш	Щщ	Ъъ
Ыы	Ьь	Ээ	Әә	Юю	Яя			

"https://kaa.wikipedia.org/w/index.php?title=Bashqurt_tili&oldid=37391" saytınan alıng'an

Bul bettin' aqırg'ı ma'rte o'zgertilgen waqtı: 07:13, 2015 j. fevraldın' 14.

Mətin Creative Commons Attribution-ShareAlike лицензиясы аясында қолжетімді; қосымша шарттар қолданылуы мүмкін. Толығырақ қараңыз: Қолдану шарттары.